


## UTICAJ ŠUMA I VJEROVATNOĆA GREŠKE

1. Nosič  $u_0(t) = U_0 \sin \omega_0 t$  modulisan je fazno binarnim polarnim signalom  $u_m(t)$  čije su vrijednosti  $\pm U$  u jednom signalizacionom intervalu trajanja  $T$  jednako vjerovatne. Pri tome je  $f_0 = k/T$ , gdje je  $k$  cijeli broj i  $k \gg 1$ . Modulacija nosioca obavlja se tako da kada je  $u_m(t) = U$  devijacija faze iznosi  $90^\circ$ , odnosno  $-90^\circ$  za  $u_m(t) = -U$ .

Modulisani signal  $u_u(t)$  dolazi na ulaz u prijemnik sa koherentnom demodulacijom, čija je blok šema prikazana na slici. Pri tome binarni protok iznosi  $V$ .




Odabiranje signala obavlja se na kraju svakog signalizacionog intervala, a pomoću prekidača  $P$  vrši se trenutno rasterećenje kondenzatora  $C$  na početku svakog signalizacionog intervala.

Pored korisnog signala na ulazu u prijemnik postoji i ABGŠ  $n(t)$  koji može da izazove grešku u odlučivanju u prijemniku. SGSS ovog šuma je konstantna i iznosi  $p_n$ .

Ako je najveća dozvoljena vrijednost vjerovatnoće greške  $P_e$ , izračunati za koliko dB treba povećati vrijednost srednje snage signala na ulazu u prijemnik kada fazni pomjeraj  $\theta$  lokalnog nosioca  $u_{OR}(t)$  iznosi  $\theta = 25^\circ$ , u odnosu na slučaj  $\theta = 0^\circ$ .

2. Na slici je prikazana blok šema predajnog dijela sistema za prenos digitalnih signala. Na ulazu u predajnik dovodi se  $M \rightarrow N$  digitalni signal čiji protok iznosi  $V_M = 320$  simbola/s. U sklopu označenom sa  $M \rightarrow N$ ,  $M$ -arni digitalni signal pretvara se u  $N$  paralelnih binarnih unipolarnih signala. Ovo pretvaranje ima za cilj da  $N$  paralelnih unipolarnih binarnih simbola koji se dobiju na izlazima pretvarača, predstavljaju binarnu kodnu kombinaciju jednog  $M$ -arnog simbola sa ulaza. Svaki od ovih binarnih signala propušta se kroz filter propusnik niskih učestanosti, a zatim amplitudski moduliše nosilac odgovarajuće učestanosti.

- Pronaći minimalni broj  $N$ , minimalnu graničnu učestanost filtra, kao i minimalnu širinu opsega učestanosti koji zauzima signal na izlazu iz predajnika kada je  $M=16$ ,
- Ponoviti prethodni račun za slučaj kada je  $M=10$  i uz ograničenje da se svaki  $M$ -arni simbol kodira kombinacijom od  $N$  binarnih simbola u kojoj se simbol 1 pojavljuje samo na dva mesta, a simbol 0 na svim ostalim mjestima,
- Nacrtati blok šemu prijemnika i objasniti ulogu svakog sklopa u šemi,
- Kada na ulaz prijemnika djeluje slučajni šum, vjerovatnoća pogrešno prenesenog binarnog simbola u svakom od paralelnih kanala iznosi  $P_e = 10^{-6}$ . Pod uslovom da u svakom od paralelnih kanala greške nastupaju nezavisno, odrediti vjerovatnoću pogrešno primljenog  $M$ -arnog simbola na izlazu iz prijemnika za slučajeve pod a) i b).



3. a) Nacrtati kompletanu blok šemu FSK sistema sa nekoherentnom demodulacijom, a zatim napisati analitički izraz za signal na izlazu iz predajnika, ako se na ulaz sistema dovodi unipolarni binarni signal kod koga je naponski nivo kojim se predstavlja binarna jedinica 1V.
- b) Ako se na ulaz predajnika dovodi binarni signal protoka 9600b/s i pod uslovom da u sistemu nema ISI, izračunati minimalni potrebni propusni opseg sistema za prenos signala iz tačke. Devijacija učestanosti u FSK modulatoru je  $\pm 3200\text{Hz}$ .
- c) Nacrtati blok šemu prijemnika sa koherentnom detekcijom i za signal iz tačke b) odrediti vjerovatnoću greške na izlazu iz prijemnika ako je spektralna gustina srednje snage šuma konstantna i iznosi  $p_N=10^{-18}\text{W/Hz}$ .